



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Baebele E Reng Ka Kitso? — Go E Tshela · Ditemana Tsa KJV Ka Dinomoro Tsa Strong

GO E TSHELA · TSAMAO LE MODIMO — GAGABA, TSAMAYA, TABOGA, FETSA

Kitso — Thuto ya Motheo ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Kitso ga e tsholwe mo mothong; e tshwanetse go bonwa. Mme go e bona ke tsamao. Ngwana ga a tsamaye ka letsatsi le le lengwe: pele o a hopa, mme sengwe le sengwe se ntšha go ene; o ithuta lentswe la ga rraagwe le sefatlhego sa ga rraagwe. Mme morago o rutwa go tsamaya, kgato ka kgato, mme o a tsamaya, mme thulaganyo ya ntlo e nna e tlwaelegileng mo go ene. Mme morago o a gola, mme o a taboga; mme motho yo o tabogang sentle o taboga lobelo, mme lobelo lo na le bokhutlo, mme kwa bokhutlong go na le sekgele. Kitso ya Modimo e ntse jalo. Lefoko la Sehebera ke daath (H1847, kitso), mme le tswa mo go yada (H3045, go itse) — Strong o bolela gore, go itse sentle ka go bona, go itsane — kitso ya tsala e e itsegeng, e seng thuto ya dibuka fela. Lefoko la Segerika ke gnosis (G1108, kit

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Kitso e fitlhelwa kae, mme motho o simolola jang go e bona?
2. Motho a tshwanetse a dire eng ka kitso fa a e na le yone, mme e bolokwa jang mo tsamaong ya letsatsi le letsatsi?
3. Lobelo lo fela jang — kitso e nna eng fa go fela lobelo, le lefoko lefe le tshelang ka bosakhutleng?

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“tsebo” — **G1108 gnosis** — go itse (tiro); kitso, thutamahlale
gola mo tshegofatsong, le mo kitsong ya Morena wa rona

“itse” — **G1097 ginosko** — go itse; go lemoga, go elela, go tlhaloganya
gore ba go itse, e ke botshelo jo bo sa khutleng

“tsebo” — **G1922 epignosis** — kitso e e feletseng, go lemoga/go itse ka botlalo
tletse kitso ya thato ya gagwe

“itse” — G1921 epiginosko — go itse ka botlalo, go lemoga, go dumela
then hong ke tla itse le nna fela jaaka ke itsiwe

“thuto” — G4704 spoudazo — Feta pelo, leka ka thata, dira ka natla
go ithuta gore o itlhagise o amogelesega mo Modimong

“Karoganya sentle” — G3718 orthotomeo — tsemogo e siameng, kgaoganya sentle
go tlhatlholola lentswe la boammaaruri ka tshwanelo

“itse” — G1492 eido — go bona, go lemoga, go itse
Ke itse yo ke mo dumelang

(Megopolo ya me — bona kafa lefoko le agilweng ka teng. gnosis (G1108, kitso) e tswa mo go ginoko (G1097, go itse), mme Strong o re ginoko ke go itse ka botlalo — go itse, go tlhaloganya, go lemoga. Mme gnosis e na le motsalwa yo mogolo mo lokwalong: epignosis (G1922, kitso), e tswa mo go epiginosko (G1921, go itse ka botlalo) — Strong o e bitsa go lemoga, go tlhaloganya ka botlalo, go dumela. Ya ntlha ke go itse; ya bobedi ke go itse mo go dirilweng gore go nne ka BOTLALO. Elang tlhoko ditlhagiso mo thutong e: re gola mo gnosis, re tladiwa ka epignosis — mme kwa bofelong jwa lobelo, ke tla itse le nna fela jaaka ke itsege.)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“tsebo” — H1847 daath — kitso; botlhale, bokgoni, tlhaloganyo
go boifa Morena ke tshimologo ya kitso

“itse” — H3045 yada — go itse; go tlhomamisa ka go bona; go itsiwe, go lemoga
Ke ka moo re tla itseng, fa re tswela go itse MORENA

“kitso” — H998 biynah — tlhaloganyo, kitso, botlhale
Tlatlanya lentswe la gago o lopa go tlhaloganya

“tsamaya pele” — H7291 radaph — latela, tsomela, sikara
Go latela go itse MORENA

“baya diphala” — H6845 tsaphan — fitlha, boloka, boloka sephiri
banna ba botlhale ba boloka kitso

“nonofo” — H3581 koach — nonofo, thata, maatla
monna wa kitso o oketsa thata

“tshegetsa” — H8104 shamar — tshegetsa, disa, sireletsa, boloka
dipounama tsa moperisiti di tshwanetse go tshegetsa kitso

“morongwa” — H4397 malak — moromiwa, moengele, moemedi
ke morongwa wa MORENA wa masomo

“tsebo” — H1844 deah — tsebo
lefatshe le tlaa tlaa kitso ya MORENA

“rutilwe” — H3928 limmud — gorutswe, ithuta, morutwana
bana ba gago botlhe ba tla rutwa ke MORENA

(Dikakanyo tsa me tsa botho — daath (H1847, kitso) e tswa mo go yada (H3045, go itse) — le deah (H1844, kitso) e amana thata le yone, tse pedi di tswa mo modimo o o tshwanang — le Strong's e re yada tota tota ke go itse ka go BONA — go itsana, jaaka le tsala e e tlwaelegileng. Kitso ya Modimo mo Testamenteng e Kgologolo ga se thuto e e kgakala; e le kitso e e atamalanyang. Le lemoga gore lefoko le, le eme ka moo ka ntlha ya eng: ka botlhale ntlo e agiwa, le ka temogo e nitama, mme ka KITSO diphapusi di tlaa dikhumo tsotlhe tse di tlhwalhwakgolo le tse di monate. Botlhale bo aga ntlo; daath e tlatla diphapusi. Kitso ke letlotlo le le tsenywang mo teng.)

I. GO GOGA — KA FA O KA E FITLHELANG

(Dikakanyo tsa me tsa botlhoko — loeto lo lo lengwe le lo lengwe lo simolola ka tlase, le kitso e ntse jalo. Ga go na motho yo o tsholetsweng a itse Modimo; o tshwanetse go mo BATLA. Le lebelela kae buka e re go batla go simolola: mo poifong ya MORENA. Lesea le lela go batla se se se se nang naso, mme MORENA o utlwa selelo sa kitso — daath (H1847, kitso) —

ka tsela e rraagwe a utlwang ngwana wa gagwe ka yona. Lela, batla, phutha: tsholofetso e neelwa mmatli, mme mofani ke Modimo.)

A. Proverbs 1:7 ↗ *read this in your Bible*

POELELO YA MORENA = TSHIMOLOGO YA KITSO.

B. Proverbs 2:3 ↗ *read this in your Bible*

FA O LELA O BATLA KITSO + O TSHOLETSA LENTSWE LA GAGO O BATLA TLHALOGANYO.

C. Proverbs 2:4 ↗ *read this in your Bible*

BATLA BOTLHALE JAAKA SELEFERE + MO BATLE JAAKA MATLOLE A A FITLHEGILENG.

D. Proverbs 2:5 ↗ *read this in your Bible*

O TLA THE WA TLHALOGANYA GO BOIFA GA MORENA + O FITLHELE KITSO YA MODIMO.

(Megopolo ya me ya sebele — ela tlhoko thulaganyo ya go gagaba: lela, tsholetsa lentswe la gago, batla, senya — GO NNA le go fitlhela. Bona le tshupo mo lokwalong B: lefoko koo ke biynah (H998, tlhaloganyo). Selelo sa kitso le selelo sa tlhaloganyo ke selelo se le sengwe. Motho yo o batlang kitso jaaka batho ba batla selefera o tla fitlhela letlotlo le legolo go feta selefera: kitso ya MODIMO.)

E. Proverbs 2:6 ↗ *read this in your Bible*

MORENA O NAYA BOTLHALE + MO MOLOMONG WA GAGWE GO TSWA KITSO LE TLHALOGANYO.

F. Jakobe 1:5 Fa lo batla go itse se Modimo o batlang lo se dira, o kopeng, mme o tlaa lo bolelela ka boitumelo, gonne o ipaakanyeditse ka malatsi otlhe go naya botlhe ba ba o kopang botlhale jo bogolo; o sa kgopege. **[G1325 didomi ■] [G154 aiteo ■]**

A A KOPE MODIMO, YO O NAYANG BATHO BOTLHE KA BOPELOTSHWEU, MME O TLA E NEWA.

(Megopolo ya me — baya Solomone le Jakobo fa go bapa: Morena o naya botlhale, go bua yo mongwe; kopa mo Modimong, yo o nayang batho botlhe ka bopelotshweu, go bua yo mongwe. Go bona ga se thekiso. Mo molomong wa GAGWE go tswa kitso; motho yo o senkang ke motshwaruwa fela ka diatla tse di butsweng.)

G. Proverbs 18:15 ↗ *read this in your Bible*

PELO YA MOTHO YO BOTLHALE E BONA KITSO + TSEBE YA BA BA BOTLHALE E BATLA KITSO.

H. Psalm 94:10 ↗ *read this in your Bible*

YO O RUTANG MOTHO KITSO, A GA A NA GO ITSE?

I. Psalm 25:9 ↗ *read this in your Bible*

BABOKO O TLA BA GOGA MO TSHEKONG + BABOKO O TLA BA RUTA TSELA YA GAGWE.

J. Hosea 6:3 ↗ *read this in your Bible*

RE TLA ITSE, FA RE TSHOLETSA GO ITSE MORENA.

(Mogopolo wa me wa botlhogo — fano ke tshimologo ya ngwana: o latela. radaph (H7291, go latela ka thata) ke lefoko la Strong le kayang go tlhaela sengwe ka natla. Lesea le itse rraagwe ka go mo latelela mo ntlonyotlhe. Kitso ya MORENA e ntse jalo: ga e fenngwe mo letsatsing le lengwe, mme e newa yo o latelang.)

K. Johane 7:17 Fa mongwe wa lona a ikaelela go dira go rata ga Modimo ka boammaaruri, hong lo tlaa itse gore a thuto ya me e tswa Modimong kgotsa ke ya me fela. **[G1322 didache ■] [G1097 ginosko ■]**

FA MOTHO MONGWE A RATA GO DIRA THATO YA GAGWE → O TLA ITSE THUTO EO.

L. Mathaio 11:29 Sikarang jokwe ya me, gonne e lo lekana sentle mmang ke lo rute; gonne ke bonolo le boingotlo, jalo lo tlaa bonela mewa ya lona tapologo, gonne ke lo naya merwalo e e motlhofo fela.”

[G2147 heurisko ■] [G3129 manthano ■]

TSHOLA JOKO YA ME MO GO LONA + ITHUTENG MO GO NNA → LO TLA BONA BOIKHUTSO MO MEEYA YA LONA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — go gagaba go khutlela mo Mothong. Morena ga a re, ithute mo bukeng ya me fela; a re, ithute mo go NNA. Le go dira go tla pele ga go itse — fa mongwe a rata go DIRA go rata ga gagwe, o tla ITSE ka thuto eo — ka tsela e ngwana a tsamayang ka yona pele a tlhaloganya go tsamaya. Jaanong o mo fitlhetse, tsoga o tsamaye.)

II. GO TSAMAYA — SE O TSHWANETSENG GO SE DIRA FA O NA LE SONE

(Dikakanyo tsa me — lesea le eme ka dinao; jaanong go tla go boloka. Kitso e e fitlhelelweng e tshwanetse go bolokwa, le kitso e e bolokwang e tshwanetse go tshelwa. Ela tlhoko ditiro tse pedi tsa mokgele ono mo basupi: GODISA yone, le E BOLOKE. Le go ela tlhoko temoso e e beetsweng mo gare: kitso e e tshwerweng e nosi e godisa motho boikgogomoso; kitso e e tshwerweng mmogo le lorato e aga motho, mmogo le morwarrangwe.)

A. II Petere 3:18 Mme golang mo nonofong ya semowa lo itsanye sentle le Morena le Mmoloki wa rona Jesu Keresete. A mo go ene go nne kgalalelo yotlhe le boitumelo jwa tlotlo, go tloga fano le ka bosakhutleng. Salang sentle. Ke nna, Petere. **[G1108 gnosis ■] [G837 auxano ■]**

GOLA MO TSHEGOFATSONG + MO KITSONG YA MORENA LE MOPHOLOSI WA RONA JESU KERESITE.

B. II Petere 1:5 Mme go nna le dimpho tse, lo tlhoka mo gogolo go feta tumelo; lo tshwanetse gape go dira thata go nna tshiamo, le fa go sa lekana. Gonne lo tshwanetse go ithuta go itse Modimo thata le go bona se o batlang lo se dira. **[G1108 gnosis ■] [G4710 spoude ■]**

KA TLHOAFALO YOTLHE + OKELETSANG BOPELO-TELELE MO TUMELONG YA LONA + LE MO BOPELO-TELELENG KITSO.

C. Proverbs 10:14 ↗ *read this in your Bible*

BATHO BA BOTLHALE BA BOLOKA KITSO.

(Megopolo ya me ka bonna — tsaphan (H6845, go baya, go boloka) ke lefoko la Strong le kayang go fitlha letlotlo. Ke yone lefoko tota la pesalema, lefoko la gago le ke le bolokileng mo pelong ya me. Motho yo botlhale o boloka kitso mo go se seng magodu a ka se fitlheleleng; mo teng ga gagwe. Pelo ke lesaka la letlotlo leno.)

D. Proverbs 15:14 ↗ *read this in your Bible*

PELO YA MOTHO YO NA NA LE TLHALOGANYO E BATLA KITSO.

E. Bakolosa 1:9 Jalo he, e sale e re fela re utlwa kaga lona re bo re tswelela re rapela re kopa Modimo go lo thusa go tlhaloganya se o batlang lo se dira, le go tlhaloganya dilo tsa semowa; **[G1922 epignosis ■] [G4137 pleroo ■]**

TLETSE KITSO YA THATO YA GAGWE + MO BOTLHALENG JOTLHE LE TLHALOGANYO YA MOYA.

F. Bakolosa 1:10 le go kopa gore tsela e lo tshelang ka yone e itumedise Morena ka metlha yotlhe lo bo lo mo tlotle, gore lo age lo dira, dilo tse di molemo mo go ba bangwe, lo ntse lo tswelela go ithuta go itse Modimo botoka. **[G1922 epignosis ■] [G837 auxano ■] [G4043 peripateo ■]**

TSAMAYA KA MO GO TSHWANETSENG LE MORENA GO MO KGATLHA KA DITSELA TSOTLHE + LO GOLA MO KITSONG YA MODIMO.

(Megopolo ya me — bona ditlhommo, mme o lemoge lefoko le legolwane. Mo go Petere e ne e le gnosis (G1108, kitso), go itse; fano ke epignosis (G1922, kitso), yeo Strong's a e bitsang go lemoga, go tlhaloganya ka botlalo, go dumela — kitso e e dirilweng gore e nne e tletseng. Mme o lemoge kafa e golang ka teng go nna e tletseng: tsamaya ka tsela e e tshwanetseng, o ungwe leungo, mme kgolo e tla FA O SANTSE O TSAMAYA. Kitso ga e a bolokelwa mo setulong; e bolokelwa mo tseleng.)

G. Bafilipi 1:9 Thapelo ya me ka lona ke gore lorato lwa lona lo oketsegele ba bangwe, lo bo lo gole mo kitsong ya semowa le mo temogong. **[G1922 epignosis ■] [G4052 perisseuo ■]**

GORE LORATO LWA LONA LO TLE LO ATE LE GO FETA + MO KITSONG LE MO TEMOGONG YOTLHE.

H. I Bakorintha 8:1 Gape ke potso ya lona kaga go ja dijo tse di tshabetsweng medimo ya disetwa. Mo potsong e mongwe le mongwe o ikutlwa gore karabo ya gagwe fela ke yone e e siameng! Mme le fa go ntse jalo go nna “moitse wa tsotlhe” go re dira gore re ipone botoka, mme se se tlhokegang tota, go aga phuthego ke lorato. **[G3618 oikodomeo ■] [G1108 gnosis ■]**

MOITSE WA TSOTLHE O RE DIRA GORE RE IPONE BOTOKA + LORATO O AGA PHUTHEGO.

(Dikakanyo tsa me — fano go eme temoso ya sekaka sotlhe. Kitso e e tshotswe e le nosi e a bota, jaaka phefo e tlatsa lekukwana la letlalo la beine; lorato lo aga, jaaka motho a aga ntlo. Mme Paulo o rapelela gore LORATO lo gole go feta le go feta mo kitsong — lorato lo tshotse kitso, kitso e tshotswe mo loratong. Tsamaya ka tsoopedi, kgotsa loeto lo a kgopama.)

I. Proverbs 3:6 ↗ *read this in your Bible*

MO DITSELENG TSA GAGO TSOTLHE MMOLOKEGE + MME O TLA GOLAOLA DITSELA TSA GAGO.

(Megopolo ya me — tiriso ya kitso mo tsamaong e fa mo moleng o le mongwe. Lemoga ke yada (H3045, go itse): MMITSE mo ditseleng tsotlhe tsa gago — mo tshimong, mo ntlong, kwa kgorong — mme o direla tsela go nitama fa pele ga gago.)

J. Psalm 119:66 ↗ *read this in your Bible*

NTHUTA TEMOGO E MOLEMO LE KITSO + KE DUMELA DITAELO TSA GAGO.

K. Hosea 4:6 ↗ *read this in your Bible*

BATHO BA ME BA SENYEGA KA GO TLHOKA KITSO.

L. Proverbs 24:5 ↗ *read this in your Bible*

MOTHO YO NA LE KITSO O OKETSA THATA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — utlwa mafoko a bobedi, mme o tsamaye fa gare ga one. Kwa kitso e latlhilweng, batho ba a nyelela; kwa kitso e bolokilweng, motho o nna le nonofo — koach (H3581, nonofo). Go boloka kitso ga se selo se sennye: ke botshelo mo bathong le nonofo mo mothong. Mme nonofo e newa ka lebaka. Go na le lobelo lo lo tshwanetseng go siana.)

III. GO TABOGA LOBELO — E TSHOLE JAAKA MOSOLDATE MO SESOLENG SA MODIMO

(Megopolo ya me ya botho — jaanong loeto lo fetoga lobelo, mme lobelo lo fetoga ntwā. Ela tlhoko gore ntwā e lwelwa mo go eng mo basupiweng ba — sengwe le sengwe se se kwa godimo se a ikgodisa se le kgatlhanong le KITSO ya Modimo — lebala la ntwā fano ke kitso ka boyona. Ka jalo monna wa Modimo o tsaya tšhaka ya Mowa, a boloka kitso mo dipounameng tsa gagwe, mme a naya karabo ya gagwe ka bonolo le tlotlo. Lesole le ntsha se a se bolokileng.)

A. II Bakorintha 10:4 Ke dirisa ditlhabano tsa Modimo tse dikgolo, e seng tse di dirilweng ke batho, go fenya dithata tsa ga Diabolo. **[G4752 strateia ■] [G3696 hoplon ■]**

DIBAYA TSA NTWA YA RONA GA DI SE TSA NAMA + DI THATA MO GO MODIMO GO DIGA DIPOTOLOKO TSE DI THATA.

B. II Bakorintha 10:5 Ditlhabano tse di ka fenya dikganetsanyo tse di tletseng boikgodiso tse di kgathanong le Modimo le dipotana dingwe le dingwe tse di ka agiwang go kgoreletsa batho go mmona. Ka ditlhabano tse, ke ka gapa dirukhutlhi, ka bo ka di busetsa mo Modimong, ka bo ka di fetola go nna batho ba dikeletso tsa dipelo tsa bone di obamelang Keresete. **[G3540 noema ■] [G1108 gnosis ■]**

RE PHIRIMA MENAGANO + LE SENGWE SENGWE SE SE GODIMO SE SE IKGODISANG KGATLHANONG LE KITSO YA MODIMO + RE GOLEGA MENAGANO YOTLHE.

C. II Bakorintha 4:6 Gonne Modimo, o o rileng, “A go nne lesedi mo lefifing”, o dirile gore re tlhaloganye gore ke phatshimo ya kgalalelo ya one e e bonalang mo sefatlhogong sa ga Jesu Keresete.

[G1108 gnosis ■] [G5457 phos ■]

LESEDI LA KITSO YA KGALALELO YA MODIMO + MO SEFATLHEGONG SA JESU KERESITE.

(Megopolo ya me — mosole o tshotse lesedi, e seng chaka fela. Modimo o o tshwanang o o neng a laela lesedi gore le phatsime mo lefifing kwa tshimologong, o phatsimeditse MO DIPELONG TSA RONA; mme lesedi le a le nayang ke lesedi la kitso ya kgalalelo ya gagwe, mo sefatlhegong sa ga Jesu Keresete. Motho yo o boneng sefatlhego seo, o na le sengwe se a ka se isang go ba ba ntseng mo lefifing.)

D. Baefesia 6:17 Gape lo tlaa tlhoka tlhoro ya phemelo ya poloko le chaka ya Mowa e e leng Lefoko la Modimo. **[G4487 rhema ■] [G3162 machaira ■]**

TSAYA KHURUMELO YA POLOKO + TSHAKA YA MOYA, E LEING LEFOKO LA MODIMO.

E. Malachi 2:7 ↗ *read this in your Bible*

DIPHIRI TSA MOPERESITE DI TSHWANETSE GO BOLOKA KITSO + KE MORONGWA WA MORENA WA MASOMO.

(Megopolo ya me ya botho — shamar (H8104, go boloka) ke lefoko la molebeledi: go disa, ka tsela e motho a disang motse ka yona. Kitso e bolokwa mo DIPOUNONG fela jaaka mo pelong — e bolokwa e ipaakanyeditse, e bolokwa e le boammaaruri, e bolokwa e le ya batho ba ba tlang go batla molao mo molomong wa gagwe. Mme ela tlhoko se moboloki a bidiwang: malak (H4397, morongwa). Motho yo o bolokang kitso ke monna yo o rometsweng.)

F. Proverbs 15:2 ↗ *read this in your Bible*

LOLEME LWA BATLHALEFI LO DIRISA KITSO KA TSHWANELO.

G. I Petere 3:15 O ikanye Keresete Morena wa gago mme fa mongwe a botsa gore ke eng fa o dumela ka tsela e o dumelang ka yone e, ipaakanyetse go mmolelela, mme o mmolelele ka tshiamo le maitseo.

[G1680 elpis ■] [G627 apologia ■]

NNA O ITOKISETSE KAMEHELA GO ARABA MOTHO MONGWE LE MONGWE + KA BOBOLOKO LE POIFO.

H. II Timotheo 2:15 Dira thata gore Modimo o tle o go reye o re, “O dirile sentle.” Nna modiri yo o siameng, yo o sa tlhokeng go tlhabetse ke ditlhong fa Modimo o tlhatlhoba tiro ya gago. Itse se Lefoko la One le se buang le se le se rayang. **[G3718 orthotomeo ■] [G4704 spoudazo ■]**

DIRA THATA GORE MODIMO O TLE O GO REYE O RE, “O DIRILE SENTLE + ITSE SE LEFOKO LA ONE LE SE BUANG LE SE LE SE RAYANG.

(Megopolo ya me ka bo nna — thupiso ya lesole ke thuto. spoudazo (G4704, study) go ya ka Strong's ke go tlhoafalela, go itlhaganelela; le orthotomeo (G3718, rightly dividing) ke go dira kgato e straight. Modiri o kgaola ka tolamo, kgotsa o tlhajwa ke ditlhong ka tiro ya gagwe. Tshwara lefoko ka tolamo, mme ga o tlhoke go tlhajwa ke ditlhong fa pele ga Modimo kgotsa batho ba bangwe.)

I. Daniel 11:32 ↗ *read this in your Bible*

BATHO BA BA ITSENG MODIMO WA BONE BA TLA NONOFA, BA DIRE DITIRO TSA BOGALE.

J. II Timotheo 2:24 Batho ba Modimo ga ba a tshwanela go omana; ba tshwanetse go nna tshiamo, e le baruti ba ba pelotelele mo go ba ba molato. **[G1317 didaktikos ■] [G1401 doulos ■]**

BATHO BA MODIMO GA BA A TSHWANELA GO OMANA + E LE BARUTI BA BA PELOTELELE MO GO BA BA MOLATO.

K. II Timotheo 2:25 Ikokobetse fa o leka go ruta ba ba akabalang mabapi le boammaaruri. Gonne fa o bua le bone ka bonolo le ka maitseo ka thuso ya Modimo, go ka diragala gore ba tlogele megopolo ya bone e e sa siamang mme ba dumele se e leng boammaaruri. **[G1922 epignosis ■] [G4236 praotes ■]**

IKOKOBETSE FA O LEKA GO RUTA BA BA AKABALANG MABAPI LE BOAMMAARURI → GO KA DIRAGALA GORE BA TLOGELE MEGOPOLO YA BONE E E SA SIAMANG MME BA DUMELE SE E LENG BOAMMAARURI.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ela tlhoko mokgwa wa lesole. Dibetsa tsa gagwe di thata, mme ga a ganetsanye; o bonolo, mme o ruta ka boikokobetso. Mme leba lomapô: go dumela ke epignosis (G1922, kitso), kitso e e tletseng — mme MODIMO o e naya. Re ka digela fa fatshe selo se se godileng; ga re kake ra bula pelo. Motlhanka o a ruta; Morena ke ene o naya kitso.)

L. I Bakorintha 9:26 Jalo ke sianela fela kwa bofelong ka maikaelelo mo kgatong nngwe le nngwe, ke lwela go fenya. Ga ke lwele lefela kgotsa dinyana. **[G4438 pukteuo ■] [G5143 trecho ■]**

TSAMAYA JAANA O SA TSAMAYE JAANA YO GO SA TLHOMAMANG + LWA JAANA O SA LWE JAANA YO ITAYANG MOYA.

(Megopolo ya me — fano moitapolosi le lesole ba eme mo lefelong le le lengwe, mme kitso ke yone e e ba farologanyang le seelele. Paulo o taboga ESEKE KA GO TLHOKA BONNETE — o itse tsela le bokhutlo. Ga a lwe le moya — o itse mmaba le sebetse sa ntwana. Motho yo o itseng yo a mo dumetseng o taboga mo tseleng e e itsegeng. Mola wa bofelo o fa pele ga gago.)

IV. LOFATLHE LWA LOETO — KITSO, LE LEFOKO, LE NNA KA BOSAKHUTLENG

(Dipono tsa me tsa botho — lobelo lonngwe le lonngwe lo na le bokhutlo, mme bokhutlo joo ga bo se lorako; ke sefatlhago. Ela tlhoko se basupi ba se buang ka gore se letile ka fa go sona: lefatshe le tletse kitso ya MORENA, mongwe le mongwe a mo itse go tswa go monnye go fitlha go mogolo, le karolo e dirwa e feletse — sefatlhago ka sefatlhago, ke itsiwe le e leng ka fa ke itsegang ka teng. Mme ka fa tlase ga tsotlhe go eme lefoko le le solofetsang seno, le le tla nnang go ya go ile.)

A. Isaiah 11:9 ↗ *read this in your Bible*

LEFATSHE LE TLA TLALA KITSO YA MORENA.

B. Habakkuk 2:14 ↗ *read this in your Bible*

LEFATSHE LE TLA TLALA KITSO YA KGALALELO YA MORENA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — baporofiti ba babedi, mola o mongwe, le lefoko le le golang. Isaia a re deah (H1844, kitso) — kitso ya MORENA; Habakuke a re go itse — yada (H3045, go itse) — ga KGALALELO ya MORENA. Mme kgalalelo eo e bonwa kae? Moaposetoloi o setse a re boleletse: lesedi la kitso ya kgalalelo ya Modimo, mo sefahlegong sa Jesu Keresete. Lefatshe le tla tlala se sebui-ntwa se se tshotseng jaanong mo pelong ya sona.)

C. Jeremiah 31:34 ↗ *read this in your Bible*

BA TLA NKITSE BOTLHE, GO TSWA MO MONNYENG WA BONE GO YA GO MOGOLO WA BONE + KE TLA ITSHWARELA BOSULA JWA BONE.

D. I Bakorintha 13:9 Jaanong re itse go le gonnye fela, le kaga dimpho tsa rona tsa botlhokwa le thero ya ba ba filweng go rera thata. Mme thero ya bone e santse e le bokoa **[G3313 meros ■]**

[G1097 ginosko ■]

JAANONG RE ITSE GO LE GONNYE FELA + MME THERO YA BONE E SANTSE E LE BOKOA.

E. I Bakorintha 13:10 mme fa se se itekanetseng se tla, se se sa itekanelang se tlaa nyelela.
[G5046 teleios ■]

MME FA SE SE ITEKANETSENG SE TLA → SE SE SA ITEKANELANG SE TLA NYELELA.

F. I Bakorintha 13:12 Mme fela jalo, re ka bona ra bo ra tlhaloganya go le gonnye fela kaga Modimo, jaaka ekete re lebetse tsabakelo ya gagwe mo seiponeng se se letobo; mme letsatsi lengwe re tlaa mmona fela jaaka a ntse, re lebane mo matlhong. Mme gompiano ke santse ke le mo letobong, mme e tlaa re kwa morago ke tlaa bona sengwe le sengwe sentle; fela jaaka Modimo o bona mo teng ga pelo ya me gompiano. [G1921 epiginosko ■] [G1097 ginosko ■]

MME FELA JALO, RE KA BONA RA BO RA TLHALOGANYA GO LE GONNYE FELA KAGA MODIMO, JAAKA EKETE RE LEBETSE TSABAKELO YA GAGWE MO SEIPONENG SE SE LETOBO; MME LETSATSI LENGWE RE TLA MMONA FELA JAAKA A NTSE + MME E TLA RE KWA MORAGO KE TLA BONA SENGWE LE SENGWE SENTLE; FELA JAAKA MODIMO O BONA MO TENG GA PELO YA ME GOMPIENO.

(Megopolo ya me ya botlhoka — bona ditshwaotlhotlho tse pedi mo lefelong le le lengwe, mme o utlwe mola wa bofelo. Jaanong ke itse ke ginosko (G1097, go itse); mme ke tlaa itse ke epiginosko (G1921, go itse ka botlalo) — botlalo jo tota re neng re tlatswa go ya kwa go jone tsela yotlhe. Kitso e e leng karolo fela ga e latlhege mo moleng; e KE karolo e e fedisiwang ka gonne botlalo bo tlile. Seipone se tloswa, mme sefatlhego se teng.)

G. II Timotheo 1:12 Ke ka moo ke bogang fano mo kgolegolong ebile ga go ntlhabise ditlhong, gonne ke itse yo ke mo ikanyang, ebile ke tlhomamisa gore o nonofile go tlhokomela tsotlhe tse ke di mo neileng go fitlhelela letsatsi la go bowa ga gagwe. [G4100 pisteuo ■] [G1492 eido ■]

KE ITSE YOLE KE MO DUMETSENG + O NA LE THATA YA GO BOLOKA SE KE SE MO NEETSENG GO FITLHA MO LETSATSING LEO.

(Megopolo ya me e le noši — lefoko la go itse fano ke eido (G1492, go itse), le Strong's a reng ka boammaaruri ke go BONA. Kwa bofelong jwa lobelo lwa gagwe go itse ga ga Paulo ke go bona: Ke itse KE MANG — e seng fela sengwe, mme ke MOTHO. Bofelo jwa kitso ga se boammaaruri jo o bo tshwereng; ke Motho yo o mmonang.)

H. Johane 17:3 Mme tsela e e isang botshelong jo bosa khutleng ke e—ke ka go go itse wena Modimo o o boammaaruri o le esi, le Jesu Keresete, ene yo o mo romileng mo lefatsheng! [G1097 ginosko ■] [G2222 zoe ■]

BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG BO JAANA → GORE BA GO ITSE WENA MODIMO WA MMATOTA WA ESI, LE JESU KERESITE.

I. Bakolosa 2:3 Mo go ene go na le mahumo otlhe a magolo a a fitlhegileng a a senang bolekanngo a botlhale le kitso. [G1108 gnosis ■] [G614 apokruphos ■]

MO GO ENE GO NA LE MAHUMO OTLHE A MAGOLO A A FITLHEGILENG A A SENANG BOLEKANNGO A BOTLHALE LE KITSO.

(Dikanyo tsa me tsa botho — gakologelwa go kgobaela: mmatlle jaaka selefera, batla jaaka go batla matlotlo a a fitlhegileng. Fano kwa bofelong matlotlo a fitlhelwa, mme ela tlhoko KWA: mo GO ENE. Matlotlo otlhe a botlhale le kitso, a fitlhegile mo go Keresete. Mmatli o ne a se kgabagane a batla selo fela; o ne a batla Motho go tswa tshimologong, mme mo go ene ga go na se se tlholegang.)

J. Isaiah 40:8 ↗ *read this in your Bible*

BOJANG BO A SWABA, LETHARE LA LONA LE A WA + LEFOKO LA MODIMO WA RONA LE TLA NNA KA BOSAKHUTLENG.

K. Psalm 119:160 ↗ *read this in your Bible*

LEFOKO LA GAGO KE BOAMMAARURI GO TLOGA TSIMOLOGONG + LE NNA KA BOSAKHUTLENG.

L. Mathaio 24:35 “Legodimo le lefatshe di tlaa nyelela, mme mafoko a me a tla nna ka bosenabokhutlo.” [G3056 logos ■] [G3928 parerchomai ■]

LEGODIMO LE LEFATSHE DI TLA NYELELA + MME MAFOKO A ME A TLA NNA KA BOSENABOKHUTLO.

(Megopolo ya me ya botho — nama ya motho e tshwana le bojang, le lobelo lwa botshelo lo feta; legodimo le lefatshe le tsone di tla feta; mme mafoko a gagwe ga a kitla a feta. Sengwe le sengwe se o se ithutileng ka ene mo bukeng eno se nna teng, ka gonne buka eno e nna teng. Motho yo o siyang morago kitso ya Modimo o siyang morago se se nnang teng ka bosakhutleng — mme o tla itse, fela jaaka ene le ene a itsiwe.)

MOLOMO WA BABEDI

Jeremiah 9:24 ↗ *read this in your Bible*

YO A A IKGANTSHANG A IKGANTSHE MO GO SE + GORE O TLHALOGANYA MME O NKITSE.

Bafilipi 3:8 Ee, sengwe le sengwe ga se na mosola fa se tshwantshanngwa le poelo e e senang theko ya go itse Morena wa me Jesu Keresete. Ke beetse tsotlhe fa thoko, ke di bona e se sepe, gore ke tle ke nne le Keresete **[G1108 gnosis ■] [G5242 huperecho ■]**

KE BALA TSOTLHE E LE TATLHEGEO + KA NTLHA YA BOLENG JO BO GALALELANG JWA GO ITSE KERESETE JESU MORENA WA ME.

I Johane 5:20 Ebile re itse gore Keresete, Morwa Modimo, o tletse go re thusa go tlhaloganya le go itse Modimo wa boammaaruri. Mme jaanong re mo Modimong gonne re mo go Jesu Keresete Morwaone yo e leng Modimo wa boammaaruri a le nosi; ebile e le Botshelo jo bo sa khutleng. **[G1097 ginosko ■] [G1271 dianoia ■] [G1492 eido ■]**

MORWA MODIMO O TLILE + O RE NEILE TLHALOGANYO, GORE RE ITSE YO O LEGO BONA.

II Bakorintha 13:1 Lo ke lobaka lwa boraro ke ntse ke lo etela. Dikwalo di re bolelela gore fa ba le babedi kgotsa ba le bararo ba bone phoso, e tshwanetse go otlhaelwa. [(Se ke tlhagiso ya me ya boraro jaaka ke tlaa bo ke lo etela)]. **[G3144 martus ■]**

DIKWALO DI RE BOLELELA GORE FA BA LE BABEDI KGOTSA BA LE BARARO BA BONE PHOSO, E TSHWANETSE GO OTLHAELWA. [(SE KE TLHAGISO YA ME YA BORARO JAAKA KE TLAA BO KE LO ETELA.

(Megopolo ya me ya botlhoko — basupi ba bararo, mmogo mongwe le mongwe o baya go itse GAGWE godimo ga sengwe le sengwe. Jeremia a re, a yo ikgantshang a ikgantshe mo go se: gore o a nkitse. Paulo a bala dilo tsotlhe di lelekwa ka ntlha ya boleng jo bo fetang bongwe jwa go itse Keresete. Johane a re, Morwa o tsile a bile a re neile temogo, gore re tle re itse ene yo o boammaaruri. Kgalalelo, poelo, le botshelo — mo molomong wa basupi ba babedi kgotsa ba bararo go tlhomame: go itse GAGWE ke letlotlo.)

MORITI LE PHITLHELELO

Shadow Hosea 6:3 ↗ *read this in your Bible*

SALA MORAGO GO ITSE MORENA + GO TSWA GA GAGWE GO BAAKANYETSWE JAAKA MAHUBE.

Fulfillment Mathaio 11:27 “Boammaaruri jotlhe ke bo neetswe ke Rre. Rara fela ke ene a itseng Morwa, le Rara o itsiwe ke Morwa fela le ba Morwa o ba mo senolelang. **[G601 apokalupto ■] [G1921 epiginosko ■]**

GA GO MOTHYO YO O ITSENG RARA, FA E SE MORWA + LE MOTHYO OPE YO MORWA A RATANG GO MMONATSHA GO ENG.

Fulfillment II Bakorintha 4:6 Gonne Modimo, o o rileng, “A go nne lesedi mo lefifing”, o dirile gore re tlhaloganye gore ke phatshimo ya kgalalelo ya one e e bonalang mo sefatlhogong sa ga Jesu Keresete. **[G1108 gnosis ■]**

A GO NNE LESEDI MO LEFIFING + O DIRILE GORE RE TLHALOGANYE GORE KE PHATSHIMO YA K GALALELO YA ONE E E BONALANG MO SEFATLHOGONG SA GA JESU KERESETE.

(Megopolo ya me — Hosea o rile, a re sale re latele go itse MORENA, le go tla ga gagwe go tlhomamile jaaka mo mosong. Mo mosong go tsile. Ga go ope yo o itseng Rara fa e se ka go senolwa ga Morwa; mme Modimo, yo o neng a laela lesedi go tswa mo lefifing tshimologong, o phatsimile mo dipelong tsa rona — mme lesedi ke kitso ya kgalalelo ya gagwe mo SEFATLHEGONG sa ga Jesu Keresete. Go itse mo Hosea a neng a go latela jaanong go na le sefatlhego le leina.)

KWALO

Isaiah 54:13 ↗ *read this in your Bible*

BANA BOTLHE BA GAGO BA TLA RUTWA KE MORENA + KAGISO YA BANA BA GAGO E TLA NNA E GOLO.

Johane 6:45 Jaaka go kwadilwe mo Dikwalong, ‘Botlhe ba tlaa rutwa ke Modimo.’ Ba Rara o buang nabo, ba ba ithutang boammaaruri mo go ene, ba tlaa tla kwa go nna. **[G3129 manthano ■]**

[G1318 didaktos ■]

BOTLHE BA TLAA RUTWA KE MODIMO + BA RARA O BUANG NABO, BA BA ITHUTANG BOAMMAARURI MO GO ENE, BA TLAA TLA KWA GO NNA.

(Megopolo ya me ya botho — jaanong e phutheng tsela yotlhe go ya gae. Sa ntlha go gagoga: poifo ya MORENA ke tshimologo; lela, batla, senka jaaka selefera, mme MORENA o naya — mo molomong wa gagwe go tswa kitso. Morago go tsamaya: gola mo go yona, e boloke mo pelong, tsamaya ka mo go tshwanetseng, mme lorato lo gole mo go yona, gore e se ka ya godisa. Morago lobelo le ntwa: senya sengwe le sengwe se se godileng se se emelanang le kitso ya Modimo, e boloke mo dipounameng tsa gago, naya karabo ya gago ka boikokobetso, sega lefoko ka thoko e e siameng. Morago mola wa bofelo: karolo e e fedisitsweng, sefatlhego se se bonwang, go itsiwe le fa o le wena o itse, le matlotlo otlhe a a fitlhwang a a fitlhegileng mo go Keresete — le lefoko le le neng le solofetsa tsotlhe le ema ka bosakhutleng. Mme leba tlhaka mo go Isaia: limmud (H3928, o rutilwe) ke lefoko la ga Strong bakeng sa yo o rutilweng, moithuti. Yo o neng a go ruta dikgato tsa gago tsa ntlha o sa ntse a go ruta, le bana ba gago morago ga gago — botlhe ba tla RUTWA ke Modimo. Mongwe le mongwe yo o ithutileng mo go Rara o tla kwa go GONE. Latela go itse MORENA.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. Diane 1:7 — Poifo ya MORENA ke:

- a) tshimologo ya kitso
- b) tshimologo ya botlhale
- c) thuto ya dieleele

2. Diane 2:4-5 — Fa o e batla jaaka selefera, o e senka jaaka matlotlo a a fitlhegileng; ke gone o tla tlhaloganyang poifo ya MORENA, mme:

- a) go bona boikhutso mo moweng wa gago
- b) go bona kitso ya Modimo
- c) fitlhela kitso ya MORENA

3. Hosea 6:3 — Ke gone re tla itseng, fa re ka:

- a) latela go itse MORENA
- b) mmo batla jaaka selefera
- c) go dira thato ya gagwe

4. Johane 7:17 — Fa mongwe wa lona a ikaelela go dira go rata ga Modimo ka boammaaruri, hong lo tlaa:

- a) go bona kitso ya Modimo
- b) gola mo tshegofatsong
- c) itse ka thuto

5. 2 Bakorinthe 10:5 — Go fenya dikganetsanyo tse di tletseng boikgodiso tse di kgathanong le:

- a) go ikobela ga ga Keresete
- b) kitso ya Modimo
- c) lefoko la boammaaruri

6. Malaki 2:7 — Dipounama tsa moperesiti di tshwanetse go boloka kitso, mme batho ba tshwanetse go batla molao mo molomong wa gagwe: gonne ke ene:

- a) modiri yo o sa tlhokeng go tlhajwa ke ditlhong
- b) motlhanka wa Morena
- c) morongwa wa MORENA wa masomo

7. 1 Bakorinthe 13:12 — Gonne gompiano ke santse ke le mo letobong, mme e tlaa re kwa morago ke tlaa bona sengwe le sengwe sentle; fela jaaka Modimo o bona mo teng ga pelo ya me gompiano:

- a) ke tlaa itse fela jaaka le nna ke itse gile
- b) se se leng seabe se tla fedisiwa
- c) re tla porofeta ka bontlha

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

KA MOO MORITI O TLISANG LESEDI KA TENG: DIPOUNAMA TSA MOPERISITI DI TSHWANETSE GO TSHEGETSA KITSO, GONNE KE MOROMIWA WA MORENA WA MASOMO (MALAKI 2:7) — BAYA TIRO EO MO THOKO YA BOGOSI JWA BAPERISITI JO BO BONTSHANG PAKO YA ENE YO O LO BILEDITSENG GO TSWA MO LEFIFING GO TSENA MO LESEDING LE LEGAKGAMATSANG LA GAGWE (1 PETERO 2:9), BO IPAAKANYEDITSE THUTO YA BONE.

KGOLAGANO E NTŠHA E E TLHALOSA JANG: GA BA KITLA BA TLHOLA BA RUTA MONGWE LE MONGWE WA BONE, MOAGELANI WA GAGWE, BA RE, ITSE MORENA: GONNE BOTLHE BA TLAA NKITSE (JEREMIA 31:34) — MME TESETAMENTE E NTŠHA E E TSAYA SEO LEFOKO KA LEFOKO: KE TLAA BAYA MELAO YA ME MO MEGOPOLONG YA BONE, MME BOTLHE BA TLAA NKITSE, GO SIMOLOLA MO GO MONNYE GO YA GO MOGOLO (BAHEBERA 8:10-11). SE MOPOROFETI A SE SOLOFEDITSENG, KGOLAGANO E A SE DIRAGATSA.

→ KAFA MAFOKO A RE KA TENG: JAANONG KE ITSE KE GINOSKO (G1097, GO ITSE); MME KE TLAA ITSE THATA KE EPIGINOSKO (G1921, GO ITSE KA BOTLALO) — LEFELO LE LE LENGWE, MAFOKO A MABEDI (1 BAKORINTHE 13:12); LE GO ITSHWARA GA BOAMMAARURI (2 TIMOTHEO 2:25) LE KITSO YA THATO YA GAGWE (BAKOLOSA 1:9) A TSHWERE LEFOKO LE LENGWE LE TLETSENG — SEKASEKA LEFOKO LEFE LE EME KAE, LE GORE KE KA NTLHA YA ENG.

KAFA GO LEKANG MO BOSAKHUTLENG: BOPHELO JO BOSAKHUTLENG KE SE, GORE BA GO ITSE (JOHANE 17:3) — MME LEFATSHE LE TLAA TLALA KITSO YA MORENA (ISAIA 11:9); KITSO E E SIMOLOTSWENG MO GO GAGOLWENG E TSELA PELE GA LEGODIMO LE LEFATSHE, GONNE MAFOKO A GAGWE GA A NA GO FETA (MATEO 24:35).

TSELA E SELE: SETLHARE SA KITSO YA MOLEMO LE BOSULA SE NE SE EME KWA KGORONG YA NTLHA YA BUKA (GENESISE 2:9,17) — KITSO E TSEREWENG KGATLHANONG LE LEFOKO E NE E TLISA LOSO; KITSO YA MODIMO E NEELWANG MO GO KERESETE KE BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG (JOHANE 17:3) — E BATLISISE.

→ KUTLOLOLO YO O KA NNANG TENG: KITSO E GODISA MO BOIKGOGOMOSONG, MME LORATO LO AGA (1 BAKORINTHE 8:1), LE GORE PAULO O RAPELA GORE LORATO LO NNE LE LETLOTLO MO KITSONG GO FETA LE GO FETA (BAFILIPI 1:9) — KITSO E TSHOLETSWANG KWA NTLE GA LORATO E GODISA MONNA MO BOIKGOGOMOSONG; KITSO E TSHOLETSWANG MO TENG GA LORATO E AGA NTLO. SEJANA KE LORATO; LETLOTLO KE KITSO.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).